


Installation Dimensions



Engine Model

Dimensions In Inches

	A	B	C	D	E
D 0826 LE 40	26.5	51.2	32.7	10.9	44.5
D 2866 E	34.2	70.9	41.5	13.0	58.9
D 2866 TE	35.5	57.0	52.1	13.0	57.0
D 2866 LXE	35.5	57.0	52.1	13.0	57.0
D 2866 LE 401	32.1	61.6	38.6	13.0	51.9
D 2866 LE 402	32.1	61.6	38.6	13.0	51.9
D 2866 LE 403	32.1	61.6	38.6	13.0	51.9
D 2866 LE 405	32.1	61.6	38.6	13.0	51.9
D 2876 LE 401	34.7	63.2	38.9	13.0	51.9
D 2848 LE	48.2	58.5	38.9	13.0	46.3
D 2848 LE 401	47.9	55.8	39.0	13.0	46.2
D 2848 LE 402	48.4	56.4	40.0	13.0	46.0
D 2848 LE 403	48.4	56.4	40.0	13.0	46.0
D 2840 LE	47.7	64.7	39.4	13.4	52.5
D 2840 LE 401	47.7	64.7	39.4	13.4	52.5
D 2840 LE 402	48.4	64.7	39.4	13.4	52.5
D 2840 LE 403	48.4	64.7	40.7	13.4	52.5
D 2842 LE	47.6	71.2	39.9	14.0	58.7
D 2842 LE 401	47.6	71.2	39.9	14.0	58.7
D 2842 LE 402	47.6	71.2	40.9	14.0	58.7
D 2842 LE 403	48.4	71.2	40.9	14.0	58.7
D 2842 LE 404	49.0	71.2	40.7	14.0	58.7
D 2842 LE 406	48.4	71.2	40.9	14.0	58.7
D 2842 LE 408	48.4	71.2	40.9	14.0	58.7

Dimension Letters:

A = Overall width of engine

B = Overall length of engine

C = Overall height of engine

D = Height from bottom of oil sump to crankshaft centerline

E = Engine length from bell housing to front edge of engine

All dimensions are in inches for guiding values and should not be used for installation layouts. Detailed drawings are available from MAN.

